

АХЦ Томас Черчелл, Эванстонига (Иллинойс штат) «Калгей Фреш Инк» подразделение салайзаччыты, бу фирма тинең инженерия көмекчүшін помидор салға суардун үйнәрэй таңарабылық туунан иштепчесиз.

РНТА—ССТА
репродукция.



ДОРУОБУНА МИННУГА

Ийэ, обо уонна
дьиэ кэргэн туһунан

Дыңкуускайга буолан заасын «Дың жөргөн хоту-
ту сир усулубуйатыгар» деги регионалар иинки ар-
дыларынаацы корсүүтүгэ биниги оройуостан оро-
йоун дъавалтатыц дъахталлары кытта үзүүл отде-
лии начальнига Т. П. Карпова, отдел специалиса
Е. Д. Соловьева уоччы дъахталлар оройуонаацы са-
быйттарин бырабылыштыштын председателэ З. И.
Макарова кыттышына ылтылар. Корсүү кыттышы-
лаахтарыттаа санаадарын үллэстэрхиргөр кордес-
түбүт, онууха кинилэр манимк кинесэтилэр.

Т. Н. КАРПОВА:

— Кореяның республика тас өрттүүн әзбөх мыйтына. Президент М. Е. Николаев излэн тыыл эттэ. Россия Президенчии дыл экиргэн башнуруустарыгар уюшту демографической политикин субвиити Е. Ф. Лахова әзбөх практической сүйзлэри бирдэ, дынналлары онгордо.

түмүтор дыл изрэгигэ аба сүолттар туслут. Со- ветский дыхтар изни сүол улахан сүзгэртээдээх эттэ: бастаанынан, кини ийн, общество излэр иэсийнин, сарсынтигы ойүнсанын чоччуюхтаах, ижинийн, уздинг эр ижинийн табис-тээг үз- чааныгар үзлийхтаах, ар- дыгар бинир ынсааннаах.

Сүрүн дақылалты дына көргөзгө ийзөз уонна демографической политика-са комитет председателъ А. Н. Божедонова оғор-бутун биңнег сугола тар-дылламмыт истибетибен, оттоң көспөткүн сүрдәх мөнкүәрдәх, сыйтың булла. Дына көргөн, ово, ийз, зәр ынад билгити рынок усулубойыттар хайдах дәнанан, норуот быныштынан чигиз-чәп-дин доруобуналынан, ту-

Данылааты дүүрэлзнийг тэл энштэртэн тус байсан норуут педагогикатын музейн директора К. С. Чиряев этийн би-нирээтэн. Кини саха ыалын ураттынан ийзни вре тутуу буоларын тобоцлоон балиэтээтэ, сронушигийн норуут педагогикатын түншнэртэй ынгырда. Элбэх оцолох ыалын вре тутуу, пропагандалаачын наадатыг гар тохтоото, албех сүбэни-аманы биэрдэ.

Көрсүнүүг санаа атас-
тының албэх, ол эрээри
орбайонвартан түл этээч-
чи суюх буолла. Балыкот
дыхталлары жытта уло
отделлара хайдах-туох
Уланзон ишлэрлигэр,
туох марахаттары көр-
сөллөргүзүр боломто уу-
руллубата, көспөнүү науч-
ний, теоретической хи-
банинаах буолла.

Дыл жарған күндеңдік-
тын, оғозу интиң сүрүн
зеппизинеңки бутынны-
туда дыхтарға сунтарын.

З. И. МАКАРОВА:

Улээйттар ууцицеңдә баранкар, сороктор ыал-дъянкар-сүтәнэр. Бирдий байбит нүөмэр ахсын ба-лаһаттан тахсалыны матырыйбаалы балзимжетахпи-тил эрэ баланынъяштаки тахсар ыксалга олордох-путуна, реданды телефон на оре тырылмын түстээ. «Ленчи уулусесятын 20 №-дээх дээтигээр изэл сыл-дьыг эрэ, улахан ынанал-басганийбыт», — дээтигээр тогтолцоогүй.

ХАРЧЫ ХАҢАН КЭЛЭРИН КИМ ДА БИЛБЭТ

Дысқаң киңирэй азина-
ра эмбірэй тобутталанап
түсінгүлә ағайансытара ту-
та ҳарахха бараңылар
«Маның барыттың аңарлас
дъахталлар, инбадиттөр
олоробут. Маны да кы-
шып олжостор кылаңыт суох
ити бириң ыалбыт аба-
лахтара суоншар, буқатын
иаләнгэ суох»—дәнә пер-
сөздер дыны олохтохтере.

тадаралар буодлар. Бу иккى таңараң дынэләри ере-
муониззәбәйттараң эф, биңз-
ниң суюх.—Анастасия Да-
ниловна ингизәри түспүт
муасталардаах хосторун
карит сымдьын көрдөрер.
Дынэ кыньынын мүнүнкүта-
рылай бутүнүү нырыа-
рар эбит, аны уең мән-
дәзмөн курдаттаан ар-
лах хаар уута аана туар.

БИГА ЗО-ТАН КЫРА ТАХЕС
ТЫНЫСЫЧА СОЛКУОБАЙ ПЕН-
СИЛАХ, ТУОХ Да ЖАНА-
БАСТИСАТА СУОХ.

Калыңын Алдаңын 40-чы шаалыттан кини курдүү болсо? ыяннылаахтар, байзлар да этэлэрниң, дың көржеттерин саастаабынан саастарынаи да көрдөхө аңдардын көрнүгү. Оюн бу дыңни кини котельнайтан иштити киниләр түстарыгар ураты суолталаах, социальнаи комускад бишр сүл көстүүтүнән буулуп сөп.

Аасын күнүн трасса турбалары заңындаах атак маастарын туруоран улэни саудагабыт дын-эот, коммунальный ханаайтыбыз производственнай холбо-югун начал книга И. С. Артемьевстан бу болтуруубыз ыйыталастыбыт.

— Итиниз 760 м унұнаах турба наада. Билигин 1 тоңиң турба сыйана-та 300 тың, солкуюбайтан табыста. Енінгін ита үләни былааммытыгар килләрән турабыт да, оро-йуон үп көре илик. А. Р. Сарғыдаевың кынта изпесіз сыйлдыбытым, үбү базарлахпен диәбітіз зәззи, келлиң бынаарсыбанка зөз уонпускалаан хаалбыт. Енінгі представительбит үнүр Дылануускайтан амбасырыз сырытта, турба баар збіт, харчы көнөрдөрбүт зәз ылыхптын тей. Оччобо үләни да тодору зтибит.—Иннокентий Семенович зиппает итинизік. Чурапчы сельской Сзбиз-тин председателэ суюх, сэлиэнньэбит башылыға А. Р. Сарғыдаев—уонпуска-да. Оноп бынаарымах кийи суюх курдук, туту эмит ыйдаңгардаарыбыт Сзбизт секретара Ф. С. Окоемо-наттан токкооластубут.

— Бюджет харчыта олус хойнтай калар. Эмчилтэр, учуутгаллар ол түмүгөр уоллуккалашын да харчытын ыла иликтэр. Бастаны кварталлаабын чоң ылам ыныбын буттүүтээ эрэ ишлбита. Иккиси квартал убо ханан каларин субу диндер кызынм суюх. Хадын каллэр эрэ коммунальный бастаны уочарат кеңе-рүхтээхит. Ити этиллэр чоңын быйланнана киллэрлил-пен туарар. чоң суюкуттан стардымалыбыта кырдык. — динир Феврония Сергеев-

Оңен, Балызына Адаңынын ытықтабызлаах олохтоохторо, ити үлээ тохтон турарыгар эйнги тус байырт кордөнүүгүт сиргэбүортага тәбистэрбит, болбомто таңыгар бырауыллыбыт. курдук санааман, этэрга дылсы, сувбу суурар дуоңунаастаахха да кынчалымбата эмис баар. Оттон уп көнүнкөнэвни, үлээн толорооччулар күчтэрэ-кынхтара баарынан ылсыахтара дин зэрнисах.

«Хатыл» табаарысты ба отчуттарын зөвнөтө сүрүнинен от ыймын ортуултан. Ботуруул изинитчи хотууру тывааныптар. Мисстээ сир-үүткемсаа бытта, от суюза онуоха биричине буулбут курдук. Иниң бадр-суюх Нууччаларын Үрэчин оройон изиниттэн таасаччыларга түран бизербитеэр. Бабаңаларыттан, сурүн зөвнөлардын сүлдүрүлүктөн, келткалаах кымалы-сайылм иштэр ханаайыстыбаларын дөвнүгүр быйы аниңзән эмиз сирдээбитеэр. Батареэ, бөйүөлөк ийнхөвүү-тавынады сирдэрэ чиңе чааңынайдарга барбыт. Аны табаарыстыба бууланнар улзинт ахсанынан 10-нүү гентартан ордук сир киңилэргэ эмиз тинсебет. Амма унгур С. С. Рома-Онтоң орнуута барытпа нов механизированной сельсовет сапиаас фондастыгар көспүт. Итиңең сир-үүткемсаа бары ортуунан уччуттанар.

Биектөхөн. Итиңең зөвнөтө кырдаңыстар зөвнөларды көмөлөөр. Хатылдарга көнүү энэ суюх буулбатах. Барырга бада улахан эразри, сир-үүткемсаа охсубата, шарас ханааныннар дуогабардари халалады тутар, сааралар. Ол түрдүнен извеснилээх уюна былсырын оттообут Хангалис оройо-нугар биш баар-суюх зөвнөлармын чыншыттар. Салайзаччылара бу түлээ опыттах И. И. Иустинов. Зөвнө бывланы да ботучу—200 тонна. Былырын эмиз итчээ сорудаахтах барын төмөрөн төмөнгүбүттөрэ. Быйыл да котайллэр, эрзинлэр.

Дыя, изилдөттөн ураты от маана, мисстээ, болмыннекхээх. Ол ишгэрэлтэй. Амма унгур С. С. Рома-Антоң орнуута барытпа нов механизированной агардаах ачыс ийнлийн зөвнөтө оттуур. Кинилэр бывланнара—100 тонна. Маана яссаа биш

Алаас сиртэн бийдэл змийн эзлэхийнхөтөр. Курдаанын тааралтадаа маннаа бийдэлтэй болдогтойтан, маннаа нэгэнтэй эзлэхийнхөтөр. Баруунтой тааралтадаа маннаа бийдэлтэй болдогтойтан, маннаа нэгэнтэй эзлэхийнхөтөр. Баруунтой тааралтадаа маннаа бийдэлтэй болдогтойтан, маннаа нэгэнтэй эзлэхийнхөтөр.

● БААНЫНА ТУБҮКТЭРЭ

„Куоластар“ кэлим арендалара

Быйыл сааскыттан Сылакта бурдук ханаайыстыбытын уонна сирги огурнуун иининизээн тарийбитеттерэ. Бу изинизкөэ баар баңышай ханаайыстыбытын ассоциациятын иинизээн киризтупса счеттаах хорасчеттай ханаайыстыба буолуухаада. Ассоциациятарийзэтчи балыктышан кыттыахтаа.

—Ол балдаамыт ыпсыбатара. Бынчата, тусса ханаңыстыбы бындыктынан регистрацияламматахпүт. Арай сирі, балдынаны арендаланан үлделиштібіт. — дінебінга Сыланғыла сылдырыбынтыгар зөнгенеңдіктер П. Д. Трофимов.

Ити төрилчиннен ураты үзлэрэе балачча ытыллыбыт. Туорахтаах нультурадар 230 гектарга ыныллыбыттар. Ол ишар 120-чэ гектарыгар дэлхимийн, 20 гектарыгар содижиний уонна онтоц ортуутгар звисэ ынылаахтар. Саасны ыны измигэр улаан аралдаана суюх түмүктэммийтэй. Калин 250-ча гектарга паары котошууд үзлэе барбыта. Баловойунан 180-ча тонна бурдук үүнүүтэй ынылаахтаах. Ол зөвтэр, гектар ахсынтан ортуулан 10-нуу гектар. Баатыннадаа сорбоз курааныабыт. эрэз-дахситэй суюх. Онон тардын союус калсийнлэр, суюттаниллар. Бурдугу тайнын 230-ча гектарга күөх ынылаахтар. Ол хас бийрдин баатынай хайндайстырь батын ахсын үлзэйиллэн турар.

Сири онгоруу билдердик кынгиздилиб. Ол курдук, дуогабарынан Базра учаастатар албэх сыллаах отыныллар сиро огогуллан, быйыл күнүн ыйыллыятаа. Маны эми бу «Куолас» зөвнөтө моий-ардаа ылдаа узалипир. Уз-харчыта оройуондай капитальнаа тутуу управлениең талаптуулуб. Онои бу үзәвә интариз улахан. Барыта быйыл 140-ча гектар сир албэх сыллаах окю анизи оногуллар. Уза итиин мункурдаммаз! Оссо 5 км күруу тутуулар. Итиин үзә келимник бынаарылла сатымыр Сорук да оннук.

— Звеноңа алтыбыт. Бары үләнит тәри хамнастыахх, көлөүнәрэтилиниәрзеххә наада эта. Ол эрзарсыана хайдах булара баплибаки

ОТТООНУН-83

Былааннара да изантэй-
нинаар. Холобур, Туулум-
да Туобугтар сыйдьдар
В. Ф. Батарин излий мес-
ханизациилаах зөвнөтэй
300 тонна былааннаах
Оттоэмэг бишр итнийн
зөвнө сиалэс нүхөн манс-
сатын оттуу ылмахтаах.
Ону Г. Е. Горохов сала-
йар. Улаханийн эрээнэр
зөвлөлары, Сорудахтара
200 тонна, ити отгунан.
Балары сөргө нийки кел-
нен-ийнин үзэллийр зөв-
нөлары Бабадада Н. И.
Беллев уонна Туулумада
Е. Ф. Попов салайаллар.
Киннэр былааннара тэн-
—180-нгу тонна.

Табаарыстыба Улахан
Туулугу алларатыгар
үнүн болдьохко сыйыр-
тарбыт сирдаах. Ол бы-
ныл менкүергэ турбут.
Нэндинэң дәвәләттән ба-
нылыгы онен биңгич сым-
дышар күммүтүгөр оз иншә-
диси быйгаартара Чуран-
чылаабыт эт. Хонтуора-
да спр комиссиятыгар
калбит зөвлөлар үзәнит-
терин көрсөн каскетишни

сағалызыбыт. «Баңнан дарын тұна дизи бу тоғанға тақыстастырыбыт. ДІОЗИ

көрөрүй? Ити «Агротех телебурз» суюх берилли-
саб» предприятие туту-
нан да хэвччыбет төрил-
хамгаастара дағынында-
та буолыа. Оны тобо су-
на, тутулдуухтаа. Этнин.
руннаабеттэр? Оройон арынан, кийисарбенән
төрилтээ дин». — динр от хайвааныбыа толору
чут Федор Семёнович Со-
бакин.

Баар да атын зөвнолар үзэйниттэрэ ниний этгээн тэгиз туяарын ылалдлын эхийндаа бий биллар. Эбийн төлөбүр илии зөвлөгөөнүүдэдээс 30, колоний-илийнэн отдохундага 22 уонна кэлжим механизацияахаа 10 биржнынан корулдлубут. Огтой удаа расцендентийн тохицнаа окоо ити зөвнолар корүнгэрийн түншнийнан 10—6—3 тын солж бийн лягын «Уонсаф». Тын ханаайын тыйбатын министерствийн онгоцнуудлубут сүблэгээнийгээ олодурбута. Онон буортугар атартсан улахи арайстайны «сух».—дизи бийнээр ону табадарыстыга экономикин М. Н. Арнаков. Атын да тэрээний үзэлэри судургуута сатааны ижестер. Од нурдуу, зөв

С. СМИРНИКОВА

Б А Ы Л Ы К – ОДЬУЛУУН БААЬЫНАЙДАРЫГАР

үгүстэрэгэ холобур буулдар хардны, кеме. Улэ түмүгэ да оннук кунаажана суюх. Холобур, Василий Васильевич Петухов салайбар «Бабај» дин 12 инилээх бааны нийтийн багасгаад 94

най ханаңыстыбаты 24 тонна оту чөмчептүг. Ос-се да сириттән уоттасы 80 тоннаны ыларта суют-танар. Киниләргә ити-кәнә 20 тонналарда итэ-үэс буолуох нурдун. Онон түркестанда сарбайбыты нали-И. С. Сивцев кишиләри таңынан Е. Р. Софронов, С. Ф. Константинов дынын карттәринен уонна С. М. Сибиряков «Сибиряк» баанынай ханаңыстыба-тынан оттуур зөвөлары-тар сыртта.

Оройон байыллыгар туруорсуз да суюх буолбат. Отчуттар кураан сирдэргэ нолуогун чыгчачин лээх огорорго, уматых сыйнатыгар дотация нердерорго эбэтэр атын именү тобуларта усина да атын төшүү болтуруостарга санааларын эттилэр.

Российской Федерации
Испытательного института
вотных упомянутой научной
членчайзер коллегией тщательно
буруй огорууну сарзаттара
санга тэхничесий спредст-

санда техническими средствами, волары, аналдаах оперативной уюнна кризисно-литературной техникины айналтар, буруу огорууну аралайтара комодоноор информацийны ыртталлар. Од туунан РИИДиМ тар «Наука буруу огорууну утары охсузтууга» динэ брифинингэр извесстии барда. Научный чинчийэр институткаса айналтылыктай санда техника-

Брифингээ бэлэнтээмшигийн курдук, дойдуга кризисногүйцэтгэх быттын-майдын зорилтуулжүүлээр.

A black and white photograph showing two women seated side-by-side. The woman on the left is wearing glasses and has dark hair. The woman on the right is also wearing glasses and has light-colored hair. They appear to be in an indoor setting, possibly a theater or auditorium, as suggested by the background.

7- Түзүлгүт сыйынды, суда жа-
8- рь, ныымалары, көрдүүрү
9- зирбүйдөр.
10- Статмокка: научный-чи-

卷之三

С. МАКСИМОВА

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Фирма «ЭкоИнвест» продолжает курс семинаров повышения квалификации для главных бухгалтеров, бухгалтеров и экономистов предприятий всех форм собственности.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В ПРИВАТИЗИРУЕМЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 14—19 сентября 1993 г.

Программа учебно-практического семинара разработана специально для главных бухгалтеров и экономистов предприятий с учетом специфики приватизируемого предприятия. Автор программы и основной докладчики — КОЗЛОВА Е. П. — ведущий специалист аудиторской фирмы «Актив», автор учебных пособий «Бухгалтерский учет и промышленности», «Бухгалтер и налоговый инспектор — проблемы и решения» и др. В работе семинара принимают участие ГАЛАНИНА Е. Н. (автор пособия «Бухгалтер и налоговый инспектор — проблемы и решения»), БАБЧЕНКО А. А. (к.э.н., доцент, директор аудиторской фирмы «Актив»), БАБЧЕНКО Т. Н. (автор ведущих учебных пособий по бухгалтерскому учету, старший инспектор аудиторской фирмы «Актив»).

В программе семинара:

1. Приватизация и процесс формирования рынка ценных бумаг, как объекта учета. Начальная цена предприятия. (4 часа).

2. Основные правила ведения бухгалтерского учета в условиях рынка — на базе «Положения о бухгалтерском учете и отчетности № 10 от 20.03.92 г. Минфина РФ». (4 часа).

3. Учет движение основных средств (собственных и арендованных) и их износа. Учет нематериальных активов. Учет финансовыхложений. Особенности учета производственных запасов и реализации продукции (работ, услуг). Учет уставного капитала и расчетов с акционерами (учредителями). Учет специальных фондов и результатов. Отчетность. Учет внешнеэкономической деятельности предприятий (16 часов).

4. Положение о составе затрат и их влиянии на финансовые результаты хозяйственной деятельности предприятий. (4 часа).

5. Налогобложение Российской Федерации: дополнения и изменения в налогообложении на 1993 год. (4 часа).

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ

21—27 сентября 1993 г.

Фирма «ЭкоИнвест» проводит учебно-практический семинар повышения квалификации главных бухгалтеров и бухгалтеров коммерческих банков для работы в современных условиях хозяйствования с учетом изменений, происшедших в составления периодической годовой бухгалтерской отчетности, особенности налоговой системы и др.

1. Регулирование банковской деятельности в Российской Федерации.

2. Баланс банка и план счетов бухгалтерского учета.

3. Особенности отражения в бухгалтерском учете основных направлений деятельности банка.

4. Управление фондами банка.

5. Кредитные риски Российской Федерации. Особенности и направления развития. Учет и оформление кредитов и инвестиций.

6. Международные расчеты и операции с иностранной валютой.

7. Межфилиальные расчеты учреждений банка. Корреспондентские отношения.

8. Портфель ценных бумаг: формирование и управление.

9. Документация и документооборот в банке.

Лекции и консультации проводят высококвалифицированные бухгалтеры, экономисты и финансисты из ведущих финансовых учреждений Российской Федерации, практические работники внешнеэкономических фирм.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

27 сентября—2 октября 1993 г.

1. Основные правила ведения бухгалтерского учета в условиях рынка — на основании «Положения о бухгалтерском учете и отчетности» № 10 от

20.03.92 г. Минфина РФ.

2. Изменения в схеме корреспондентских счетов по бухгалтерскому учету хозяйственных и финансовых операций.

3. Система показателей учета в современных условиях хозяйствования.

4. Состав затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг), включаемых в себестоимость, порядок оформления финансовых результатов.

5. Современные особенности налогообложения в Российской Федерации. Бухгалтерские проводки по всем видам начисления и уплаты налогов.

6. Бухгалтерский учет валютных операций. Порядок ведения счетов в иностранце, валютного счета, отражения курсовых разниц. Экспорт. Импорт.

7. Международные расчеты: аккредитив, инкасско, банковский перевод,екселя и чеки, оформление документов.

В семинаре принимают участие ведущие специалисты — практики финансовых учреждений и аудиторских фирм г. Москвы.

СЕМИНАРЫ ПРОВОДЯТСЯ:

С 14 по 19 сентября в Международном Гостиничном комплексе «Центральный Дом Туриста» (проезд до ст. м. «Юго-Западная», далее тр. 62 — Ленинский пр., 142). День заезда — 14 сентября, день отъезда — 19 сентября. Регистрация иногородних участников в день заезда, москвичей — 15 сентября и 9.00 в киноконцертном зале «ЦДТ».

Стоимость участия одного слушателя — 139700+ НДС, без проживания — 58300 рублей + НДС.

С 21 по 27 сентября в Международном Гостиничном комплексе «Измайлово», корпус «Вега» (проезд до ст. м. «Измайловский парк»). День заезда — 21 сентября, день отъезда — 27 сентября. Регистрация иногородних участников в день заезда, москвичей — 22 сентября в 9.00 в корпусе «Вега».

Стоимость участия одного слушателя — 144000 рублей + НДС, без проживания — 68000 рублей + НДС.

В стоимость входит проживание в двухместных комфортабельных номерах, трехразовое разнообразное питание в ресторане, пакет раздаточного материала, культурная и экскурсионная программа, банкет, высокое сервисное обслуживание.

С 27 сентября по 2 октября в Гостиничном комплексе «Сиблово» — ул. Колесная, 2 (проезд до ст. м. «Свиблово»). День заезда — 27 сентября, день отъезда — 2 октября. Регистрация иногородних участников в день заезда, москвичей — 28 сентября в 9.00.

Стоимость участия одного слушателя — 97000+ НДС, без проживания — 39000 рублей + НДС.

В стоимость входит проживание в двухместных номерах гостиницы, трехразовое питание, деловой ужин, культурная и экскурсионная программа.

Для участия в семинаре необходимо:

1. Перевести соответствующую сумму на расчетный счет 035467581 в филиале «Инком-Энгин», АБ «Инкомбанк» в РКЦ ГУ ЦБ РФ. Корреспондентский счет 161502, МФО 201791, уч. (код) 83. Получатель: Фирма «ЭкоИнвест».

2. В трехдневный срок после оплаты — подать заявку на участие в семинаре по телефонам в городе Москве:

131 42 45 (с 8.00 до 15.00).

235 31 52 (с 10.00 до 15.00), сообщив следующую информацию: наименование Вашей организации, город, номер платежного поручения, дату оплаты, фамилию, имя, отчество участника.

Во избежание недоразумения убедительно просим Вас иметь при себе НЕВОЗВРАТНУЮ КОПИЮ платежного поручения (с отметкой банка).

Ваше участие должно быть подтверждено организаторами семинара присвоением Вам РЕГИСТРАЦИОННОГО НОМЕРА при приеме заявки.

Контактный телефон: 235 31 52.

Почтовый адрес: 123448, Москва, а/я 32.

СОЛОВЬЕВ Петр Сергеевич

Будьыл атырдах ыйны 4 кунугэр бинги какъа биттиттээ улаа уонна тыыт ветерана, Чурапча колониутун кыттымлаада. Хатылы национализм боюуттаах гражданин Соловьев Петр Сергеевич унун, ыарахан марыттан елан туураата.

Петр Сергеевич урунку Боттурууский улус IV Хатылы изынлигээр Хайтес азатын унугтар Лээгэ алааска дэлдэгэн баанынай изэргилээр төрөбүтээ. Эрдэ тулайях хаалан, уба ба саха народнай сурбайчыты В. С. Соловьев — Белот Боттуруудун имира эрдэхтэртэн узээдээ зрилихиттээр олох ыаражаттарын эрдэхтийн туураатыра.

1934 с. Чурапча сэттээ кылмастаах оскуулатын си-тийнилэхтэн бутарын эзэнтэйтэн узэнт буулута. Бас таан төрөбүт изынлигээн «Кындын сәмәз» колхохуудар араас салайар үзүүлэх толорбута. Онтон 1942 с. колхохуун — «Ыччат нүүнүү» нытта хоту Кэбээйн сүрүүнүүнүүнээр колхоз председателинэн 14 салы тохтоло суюх узлээ.

Табаарыста.

АТАСТАЛЬЫБЫТ

- Т-25 тракторы;
- инкумуляторы;
- Т-25А трактор осууктуулалтын коллегийн;
- генераторы;
- шиферы;
- түрттүү утаахтаах электрокабели;
- куучуна наборуул;
- араас табаардары.

Сэттээ да алталаах дынэйтэй ыал дынгээ куортамыбыт. Төлөбүрд — дүүсүүнээр бааллаахтар Чурапчы сал. Ойтуунуский уул, 29 №-гер изэнтэйнээ.

КУОРТАМНЫЙЫБЫТ

Сэттээ да алталаах дынэйтэй ыал дынгээ куортамыбыт. Төлөбүрд — дүүсүүнээр бааллаахтар Чурапчы сал. Ойтуунуский уул, 29 №-гер изэнтэйнээ.

Соловьев Петр Сергеевич албутүнэн дырдигүүн курутанын тиэрдэлээр.

— Кэргэнгээр Соловьева Елена Гаврильевна, одорогуур, синээрингэр, хос синээрингэр орлуулсан дынгээлтээ уонна Себиэтэ.

— Эмэгчинилэгээр Хатылы сельской Себиэтэ, изынлигээн дынгээлтээ, «Хатылы» табаарыста.

— Тын ханаайыстыбатын управленикета.

— Кынчынгэр Аммосова Вера Петровна — Хатылытыааы дынгээлтээ сад колективи.

Сылаг сельской Себиэтэ, изынлигээн дынгээлтээ, ветераннар сэвнэгээр колхознай-совхознай тутуу ветерана, хоту көверүү кыттымлаада.

НОВГОРОДОВА Варвара Михайловна албутүнэн кынчынгэр, аймахтарыгар дырдигүүн курутанын тиэрдэлээр.

Зарегистрирована Саха (Якутской) региональной инспекцией по защите свободы печати и массовой информации.

Редакторы солбайачты М. Н. СИДОРОВА.

НАШ АДРЕС: 678700, с. Чурапча, ул. Карла Маркса, 26 «а». ТЕЛЕФОНЫ: редактор — 21-332, отделы — 21-265; общий — 21-505.

ЗАКАЗ № 93.

Чурапчинская районная типография, Миниформпечать Республики Саха (Якутия), с. Чурапча, ул. Карла Маркса, 26 «а».